


ጋገሃጽ ለ ጽወደ ሆሃጽ

 Na me nnim deጽ menka anጾpa yi. Na me ne Onuabarima Egan te akyire hጾ, na metee. . . Onuabarima Neville reka biribi, na ጾrehwጽ me. ጽna meka kyerጽጽ Onuabarima Egan, “ጾrefre me anaa?”

Na ጾkaa sጽ, “ጾreyጽ.”

² Na afei me wጾ ha sጽ mጽka biribi anጾpa yi. Na meredwene, berጽ a me. . . Bጾmframa no a ጽwጾ hጾ no, baabi a wጾwጾ. . . ጽtwe enne no, asጽ ጽyጽ sጽdeጽ ጽtwe no pue, berጽ a worekasa no. ጽAyጽ sጽ bጾmframa no fa enne no firi hጾ.

Na meretie enti. . . adanseጽ berጽ a na mewጾ hጾ sጽ merebጾ mpaeጽ ama ጾbaa no wጾ telefon so. Na ጾbaako no a ጾnyaa nkransጽm no, ne werጽ firii sጽ ጾde kuro no baabi a ጾrefre no bጽtosጾ, ጽfiri ጾkጾkota Morrison yere no hጾ. Na meka deጽ mayጽ akyere mo, agye mo nyinaa mpaeጽ, ጽene me deጽ. Me de nsa guu telefon no so, ጽna me de kyerጽጽ nkenkanጽጽ no so, baabiara a ጽwጾ no, ጽna me bisaa Honhom Kronkron sጽ ጾnkጾ ጾbaa no nkyen. Enti me dwene sጽ ጾbete saa ara sጽdeጽ ጾbጽyጽ sጽ yጽbe. . . Wohunu? Na me de too hጾ kጽkጽ. Na ጽbetumi ayጽ sጽ saa kwan no so na Awurade pጽ. Wohu? ጽbetumi ayጽ papa te saa.

³ ጽna me tee adanseጽ ahodጾጾ no berጽ a na me wጾ mu hጾ no, obi reka sጽ saa Onuabaa Rook yi na ጾwጾ. . . Me gyedi sጽ Onuabarima Neville kaa sጽ wanya a—a adwene mu haw, te saa. Momma yenጾጾ Onyankopጾጾn mu ma saa, kae saa adeጽ baako yi: Onyankopጾጾn nim ጾno Ara Ne deጽ. ጾnim biribiara fa wጾn ho.

⁴ Motumi te ne yie wጾ akyire hጾ? Sጽ worentumi a, nkonwa pii wጾ ha. Wo betumi asesa sጽ wo pጽ a. Na, momma yenhwጽ, *yeyi* ne akasamu no ankasa? [Onuabarima bi ka sጽ, “Daabi, owura.”—ጾs.] Yeyi a ጽwጾ *ha* yi ne akasamu no ankasa? ጽyጽ. Yጽbጽhwጽ sጽ yጽbetumi anya ጽno ama no abene ha kakra a. Sጽn na ጽbጽyጽ wጾ ha pጽጽ, Gene? ጽno bጽyጽ yie. Na ጽtጾdabi a me nne asi kakra; na maka asem no kakra. ጽno yጽ papa? Motumi te ጽno yie?

⁵ Na nokorጽ ni yerekaጽ wጾn wጾ mpaeጾጾ mu. Na yጽpጽ sጽ yenya animuonyam nhyiamu firi fam hጾ. . .

Merehwጽ Onuabaa Rook? Me susuu sጽ merehwጽ awuraa bi wጾ akyire ha a na ጾte sጽ ጾno. Me susuu sጽ, “Nokorጽ ni ጽnye me na merekasa mmienu wጾ ha.” Merehwጽ obi a ጾte sጽ ጾbaa no, wጾ akyire hጾ. ጾwጾ ጾhoteni Edward Ayaresabea hጾ.

⁶ Na enti, wጾ Cleveland, Tennessee, ጽna nso wጾ California, yenya animuonyam nhyiamu ahodጾጾ. Awurade No hyiraa kጽsጽጽ, na ጾyጽጽ nneጽma bebree. Na ጽyጽ yen anigye de ma saa. ጽyጽ yen anigye sጽ yጽbetumi asane aba yen ara yen fekuo mu, na yereka

Onyankopɔn ayamyɛ ɛna n'ahummɔborɔ. Saa kwan no so na wɔyɛɛɛ wɔ Twere Kronkron no mu.

⁷ Na ɛyɛ me aniso ma Onuabarima Neville, anaase Onuabarima Beeler mpaebɔ, senea ɔbɔ mpaɛɛ maa nnipa no, na—na ɔresre agye mmoa na ahummɔborɔ. Na se yebehwe a, bere biara wo, biribiara a ɛkɔ soɔ no, wobɛhunu se biribi kann bi wɔ hɔ fa ho. ɛna afei bere a Onuabarima Neville baaɛɛ na ɔde saa asomfoɔ yi baaɛɛ no, ɛne deɛ ɛkeka ho no, ɛwɔ apa yi so ha no, se—se meka Onyankopɔn nhyira ngu ɔno—ɔno asɔre afɔdee no so, metee se ɔrekasa wɔ ne mpaebɔ mu kyere Onyankopɔn, ɛfa saa mmarima no ho, senea wɔbɔ mpaɛɛ maa wɔn ho wɔn ho. Na eno ye ma me se mete ɔhwɛfoɔ bi a ɔtumi bɔ mpaɛɛ gu n'asomfoɔ so, na asomfoɔ no bɔ mpaɛɛ ma ɔhwɛfoɔ no nso. Se wo hunu asafo a nkabom wɔ mu saa a, ɛyɛ, na biribi ɛrebɛkɔ so. Saa kwan no ara so na ɛse se asafo no wɔ nhyehyɛɛ pa mu. Na ɛma me adwene bi fa masuasɛm ho. Merebɛkasa afa nhyira a ɛwɔ Kadesh, ɛna akwansrafoɔ no nsem a wɔantie, mmom afei me sesaa m'adwene, ma biribi foforo afei.

⁸ Na seesei, ayaresa fam no, me wɔ adanseɛ kakra bi a mepɛ se me ma. Na me wɔ anidasoɔ mu se mɛhu m'abarimaa no, Billy, ɔwɔ akyire hɔ, nanso ɛwɔ ne kotokuo mu.

ɛna Billy ho beyɛ no den wɔ nhyiamu no ase, sene deɛ na ɔtee no. Na ɔsuro, ɔreteeteɛ, na ɔreka kyere nnipa no, “Oh, monko tena ase! Monko tena ase!” Ka se, “Mɛma mo mpaebɔ krataa.” Nanso mahyɛ no nso, nnansa yi, nnipa bi ba nhyiamu yi ase a wɔye no mmɔbɔ paa. Se ɔnni mpaebɔ krataa a, ɛnnee ɔde wɔn kɔ dan bi mu sedɛɛ metumi akɔbɔ mpaɛɛ ama wɔn.

⁹ Na biribi saa siie wɔ Chicago, bere a ɛdi akyire no. Na mepɛ se me kenkan saa krataa no se ɔba mu a. Mannhu no da. Na ɔnnim se mereba anɔpa yi, wɔ ha, na—na mepɛ—mepɛ krataa no. Nanso me dweneɛ ho bere a me dweneɛ nyarewa pii ho. Na saa kwan no ara so na ɛtee. ɛye krataa wadi ho adanseɛ se . . .

Na merekenkan wɔ krataa no mu, (wanka da; ankyere me) se baabi a na nkrataa no rekasa tia Oral Roberts, se ɔrebɔ mpaɛɛ ama ɔbaa bi a na ɔwɔ asikyire yadeɛ na ɔwuiɛ. Na me, afei, se Amerikani, me—mepɛ se me tie mmara no ɛne—ɛne onipa a ɔtɛ tumi so no. Nanso me susu se eno nye papa. Menhunu se wɔbɛpɛ se wɔde bɛto, krataa no mu a, wɔn a Oral Robert abɔ mpaɛɛ ama wɔn nyinaa na wɔnyaa ayaresa, a na adɔkotafoɔ no apo wɔn. Mentumi nhunu se, wɔresesa no preko pɛ, hwe. Wɔrenye saa. Na afei me susu se ebia bonsam ahwanyann wɔn mu, se, na Onyankopɔn rema ho kwan, se Atemmuo Da no ɛse se wɔbeyi ano de ma saa. Nanso me nim nnipa mpem mpem ahodoɔ a Oral Roberts abɔ mpaɛɛ ama wɔn, na wɔda wusu, na wɔn ho aye wɔn den.

¹⁰ Enti, wo hu, wɔn, wɔnka nokore wɔ ho. Wɔbɛka wɔn deɛ, deɛ ɛye hu no, nanso wɔnka ɛfa foforo no. Afei, ɛse se krataa

no ma omamfoɔ no hunu deɛ akɔso bɛsi-saa-bere yi. Afei me susu sɛ, sɛ anka nnipa dwene aforɔɔ ho a, sɛ obi nya ayaresa a, na wanya ayaresa paa a, krataa biara a ewɔ United States no esɛ sɛ wɔtwere ho nsɛm wɔ mu. Nanso worentumi mmɔ wɔn paa sɛ wɔnye. Daabi. Wo deɛ fa biribi te saa kɔ hɔ, wɔbetwee na woasere, na woasane de ama wo. Nanso seesei sɛ biribi wɔ hɔ a wɔkasa tia a . . . Ekyere sɛ oman yi asiesie ne ho ama atemmuo. Nokore. Na esɛ sɛ atemmuo ba, na kwan biara nni hɔ a ɔbedwane afiri mu. Na wɔreboaboa ogya na agu wɔn tiri so, ena deɛ ekeka ho. Na saa a—a . . . mpaepaemu, de ma nhyehyeeɛ! Krataa deɛ, ne nhyehyeeɛ, ne sɛ—sɛ kakyere omamfoɔ no fa biribi papa anaase bɔne, a erekɔ soɔ. Nanso wafiri wɔn nhyehyeeɛ ho. Na sɛ wɔfiri wɔn nhyehyeeɛ ho a, ennee na wɔn—wɔrenwɔ hɔ mma wɔn botaeɛ.

¹¹ Na saa kwan no ara so na asafo no tee. Sɛ asafo no firi ne nhyehyeeɛ mu a, ɛrentumi nsom ahotefoɔ no yie da. Esɛ sɛ yɛtena bom, na esɛ sɛ yeɛ baako. Esɛ sɛ yeɛ akoma baako ene adwenkorɔ. Anaase, yɛrensom Onyankopɔn da anaase nnipa no, gyese yeɛ akoma baako ene adwenkorɔ, na yagyina Twere Kronkron no nhyehyeeɛ so ene nnooma a Onyankopɔn aka sɛ eye nokore. Esɛ sɛ yegyina eno mu abere biara.

¹² Billy gyinaa dan no mu, wɔ Chicago, ɔno . . . Obi baa ne nkyɛn, ɔbaa bi ɔne ne kunu, na kokoram adi aherawa no ho, ɔda wusu. Na ne yere no yaree mmubuo a ɔte akonwa a kɔba hyɛ aseɛ mu, na ɔrebɔ mmɔden sɛ ɔbehwe ɔbarima bi a eye den sɛ ɔbetumi agyina hɔ, na kokoram adi n’aherawa ho. Na Billy ka kyereɛ no sɛ, ɔkaa sɛ, “Me—mɛpa wo kyew, owura.” ɔkaa sɛ, “Ebeɛ me anigye sɛ mɛma wo mpaebɔ krataa.” Na ɔkaa sɛ, “Nanso me—me nni ɔforɔɔ a aka.”

¹³ Na ɔkaa sɛ, “Eye, ne nyinaa ye, ɔba.” ɔkaa sɛ, “Ne nyinaa ye.” ɔkaa sɛ, “Yeɔɔ mmɔden sɛ yebeduru ha, nanso na ye ho kyere yen.”

¹⁴ Billy kaa sɛ, “Mɛka akyerɛ mo deɛ mo beɛ.” ɔkaa sɛ, “Merekɔ fre papa. Na mede no beba mu, na mɛyi no apue.” Na ɔkaa sɛ, “Sɛ me ye a, sɛ mo tie ne Nkransɛm no pe a,” ɔkaa sɛ, “ennee wo fa wo . . . anaase wo yere ene wo, na monkɔ dan ketewa bi mu wɔ hɔ baabi a me faa mu no, na mɛma no abɔ mpaee ama mo.”

¹⁵ “Oh,” ɔkaa sɛ, “eno ye nokware, ɔba. Eno ye papa paa.” Wohu? Suban bi wɔ hɔ—wɔ hɔ. Wohu? “Eye paa. Eno ye.” Wohu?

¹⁶ Na saa anadwo no, Billy, bere a ɔkɔɔ n’akyi hɔ no, ɔdaso ara tia deɛ na waka no, sɛ na ɔwɔ na-kon-ta wɔ hɔ a na mogya retu no firi n’aherawa ho. Na ne n’a-ku-maa wɔ hɔ, na mogya retu no firi ne yam, eye yamkuro, nanso na wɔne wɔn aba mu, te sɛ wɔreboa wɔn ama wɔn awura mu. Esɛ sɛ wo hwe, dan no mu nyinaa aye mma, wo hu. Nanso yɛfaa mu na yerebɔ mpaee ama wɔn no, yenyaa krataa akwire yi, efiri krataa a wɔde manee,

se saa ɔbarima no na ɔwɔ kokoram wɔ n'aherawa ho no anya ayaresa mapa. ɔbaa no, ɔyere a na ɔwɔ akonwa a kɔba hye asew mu no, wasɔre, ɔrekɔ baabiara hyia te se deɛ na ɔtɛɛ dada no. ɔbarima no a na mogya retu no no ɛfiri—ɛfiri aherawa mu, enam nsamanwa no, ne ho ayɛ no den. Na ne yere ho ye ɛfiri kuro mu. Wɔn nnan no anya ayaresa, tee! Mentumi nhunu se kowaa nkrataa no benya ɔpe se wɔbetintim eno a. Wohu? Wohu? Wohu? Oh! Nanso Onyankopɔn daso ara ye Onyankopɔn. ɔye nnoɔma bi wɔ ɔno Ara ne kwan so, wo nim, na ɔye papa ara se. Eye yen anigye paa se yenim se ɔye Onyankopɔn.

17 Na yerekasa anɔpa bi fa ɔsenkani kumaa bi a yenim no ho, a na ɔtaa di akɔneaba, ɔbɔ mpaɛɛ ma ayarefoɔ ene biribiara. Na ɔkɔ bɔɔ mpaɛɛ maa onipa bi wɔ ayaresabea ɛwɔ Louisville, na eye nsamanwa, awuraa no wui. Onua kumaa no kaa se, “Eye, enhia se. . . Onyankopɔn nni. . . Onyankopɔn biara nni hɔ. ɔbedi N'Asɛm so.” ɔkaa se, “Me sraa no ngo te se—te se deɛ Twere Kronkron no kaaɛ no. Se ɔnni N'Asɛm so a, ɔnye Nyankopɔn.” ɔkaa se, “Eye nwoma bi kekɛ.”

18 Seesei, saa pɛpɛɛɛ na ase ɛbeyɛ gyɛse wo nim Onyankopɔn. Eno ne Twereɛsem no fa bi, nanso ɛnye Twereɛsem no nyinaa. Eɣina ankorankore no gyidie so. Wohu?

19 Na me ka kyerɛɛ me yere se, me kaa se, “Nnoɔma bebree na asi, a menim se ɛwɔ hɔ. Me nnim deɛ ɛbeto me wɔ awieɛ no mu. Ebia mekɔ kwan korɔ no ara so. Se Onyankopɔn yi N'ahummɔborɔ nsa firi me so a, Mekɔ kwan korɔ no ara so. Nanso mmerɛ tenten a ɔde N'ahummɔborɔ nsa ɛna akwankyerɛ beto me so no, mekɔso.” Nanso me bisaa Meda, me kaa se, “Hwan na na ɔwɔ dan no mu saa anɔpa no anisoadehunu no akyi a mehunuu m'abaayewa kumaa no, Sharon?”

20 ɔkwan bi so no, da bi, mɛpɛ se me tɔre piti. Na mete abɔnten. Na mo nim m'anisoadehunu a ɛfa ne ho, akyire yi. Na me hwɛɛɛ, a ɔfiri me nkyɛn mu reba, na abaayewa bi nam abɔtene no so wɔ Jeffersonville ha, na ɛte se saa anisoadehunu no pɛpɛɛɛ. Na ɛse se me sɔ me nsa nyinaa bom. Na ɛte se saa anisoadehunu a ɛfa me Sharon kumaa no ho! Na ɔye ababaawa saa bere no.

21 Na saa anisoadehunu no akyi saa anɔpa no, bere a mewɔ Animuonyam mu no, me. . . Na Hope reka akyere me, na ne nsa da m'abatiri, reka se, “Enwene yen ho, Bill. Eye papa paa ma yen.” Na merebɔ mmɔden se meku me ho. Na ɔkaa se, “Enha wo ho. Hye me bɔ se worentetee bio.”

22 Na me kaa se, “Mentumi nhye bɔ, Hope, ɛfiri se me—me—me ye. . . Metetee. Mentumi ngyae.”

23 Na me firii anisoadehunu no mu baaɛɛ, na me gyina dan a ɛmu ye sum no mu. Na ɛnye anisoadehunu, na ɛnye nsusuiɛ, nanso na ne nsa daso ara da me so. Na ɔrebɔbɔ m'akyi kakra. Me dweneɛ se, “Twɛn simma kakra. Yei nye. . .” Na me nnim deɛ mɛfrɛ no saa nna no mu, anisoadehunu bi. Me frɛɛ no se biribi

atɔ wo soɔ. Me kaa se, “Yei ye . . . Ne nsa daso ara wɔ hɔ.” Me kaa se, “Wo wɔ ha, Hope?”

²⁴ Okaa se, “Bill, hye me bɔ se worentetee bio mfa me ne Sharon ho.” Efiri se, na me wɔ kwan no awiee. Na m’asiesie me ho se mɛku me ho.

Me kaa se, “Me hye wo bɔ.” Ɛna ɔbam me, na ɔde ne nsa bɔɔ makyi.

Na afei me—me kaa se, “Hope, wo wɔ hen?” Me nyaa . . . atenka, kɔsii se me sɔɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn ketewa bi mu na me twee mu. Me hwehwɛe hɔ, hwehwɛe akonwa biara mu, hwɛe se ɔte hɔ a.

Ɔye Onyankopɔn. Ɔye Nyankopɔn saa ara, ɛnne, sedee na Ɔtee wɔ Nsakyerae Bepɔ no so bere a Mose ene Elia yii wɔn ho adi no. Ɔdaso ara ye Onyankopɔn.

²⁵ Yɛbɛkɔ amanee bebree mu ene sɔhwe pii mu. Monkae se, Obi wɔ hɔ a Ɔnim, ɔto hann to kwan no so, ɔma no ye kann. Me nnim dee ɛwɔ twamtam no akyi. Nanso me nim adee baako, merepere kɔ ɔfre kronkron no ho, da biara, rebɔ mmɔden atena ase ama saa ade kesee no a da bi ɛbesie no bere a mɛhu No, animu ne animu, na maka asem no, “Adom na agye me nkwa.” Ɛno ne ɛda a me te ase ma. Meregya saa nnooma no wɔ akyire, a eye, me pe se merepere kɔ animu, na me kɔso ara.

²⁶ Mɛpe se asɔrefie yi, afei a mo gyina mo nan so yi, Mɛpe se mopere kɔ moanim kɔ ɔfre kronkron no ho. Biribiara a moye no, monka mmom, monye abusua sedee mobɛtumi aye, nanso bere biara montene mo nsa, nkɔ animu na moanya obi foforɔ, na mode wɔn aba mu. Nanso wɔ saa Gyidie yi a yereka ho asem yi na yerepere ama no, momfiri Ho inkyi baako. Efiri se, se mo gyedi se me ye N’akoa a, yei ne Onyankopɔn nhyehyee. Ɛrenye dodoɔ mu da. Ɛbeyɛ won a wɔsua bere nyinaa, eye saa bere nyinaa na ɛbeyɛ saa bere nyinaa. Nanso, monkae, wɔatwerɛ se, “Monsuro, kuo ketewa; eye mo Agya no apɛdee se ɔde Ahennie no ma mo.”

²⁷ Afei, dibere ahodoɔ pii wɔ yen asafo no mu, asomfoɔ, agyapadee so ahwɛfoɔ, Kwasiada sukuu panin, ahwɛfoɔ, sedee wɔbetoto yen asafo no yie. Na mo, nnipa no, na moyii saa mpanimfoɔ yi ene ɔhwɛfoɔ yi. Meye ɔhwɛfoɔ panin keke, erehwe se ekɔso yie, na mama afotuo ɛna dee ekeka ho. Mo na moyi mo hwɛfoɔ no, mo na moyi mo agyapadee so ahwɛfoɔ no, mo na moyi mo asomfoɔ, mo na moyi dibere biara a ɛwɔ asafo yi mu; mo, nnipa no. Na eye mo asɛdee se mobegyina saa mmarima no akyi, hwe, efiri se wɔbeyɛ mfomsoɔ. Wɔye dee wɔtumi wuo. Wɔye nnipa keke, na wɔbeyɛ mfomsoɔ. Nanso se Ɔmanpanin a ɔwɔ United States ye mfomsoɔ a, yetu no so, se Ɔmanpanin? Yen were firi na yekɔ so. Saa kwan no so na yɛpe se yeye yen asafo seesei. Na meretie no se ɔrebɔ mpaee, simma kakra a abesene korɔ, de ma saa asomfoɔ no. Na metee wɔ akyire hɔ, adanseɛ bi, wɔ pono no ano, efiri agyapadee so ahwɛfoɔ no hɔ, senea wɔn nyinaa aye

adwenkorɔ. Afei mo ntena saa kwan no so. Afei, mo asɔrefoɔ no mongyina agyapadee so ahwefoɔ no akyi, asomfoɔ, ene ɔhwefoɔ no. Na monkae, se moka yei bom a, monkae se eye bonsam no adwuma se ɔbehwe se ɔbetete eno mu. Afei aye saa bere biara na ebeye saa bere biara. Nanso mo ngyina mo mpanimfoɔ no akyi, na eno ne asem a na anka merebeka.

²⁸ Na afei me wɔ ha nso . . . biribi de bɔ nkaebɔ pono no so anɔpa yi, efa ahwefoɔ no nhyiamu no ho ena wɔn tumi. Na ebewɔ nkaebɔ pono no so. Na mewɔ nhwesɔɔ de ma Onuabarima Roberson, a ɔye dwamtenani ma as- . . . agyapadee so ahwefoɔ no. Na afei me wɔ nhwesɔɔ de ma Onuabarima Collins, me susu se, ɔno na ɔdi dwuma se dwamtenani de ma asomfoɔ badwa no. Na afei, saa dibere ahodoɔ yi nyinaa wahyehye no sɛdee Twereɛsem no tee, na ese se wɔnya Twereɛsem mmara a efa dee ese se wɔye ho. Eno nti, agyapadee so ahwefoɔ no wɔ wɔn ara dibere. Ena asomfoɔ no wɔ wɔn ara dibere. Kwasiada sukuu No hwesofoɔ panin no wɔ ɔno ara ne dibere. Na ɔhwefoɔ na ɔye nnwankuo no panin.

²⁹ Afei, yeinom mu biara wɔ nnoɔma bi a ekɔ ma wɔn nyinaa. Na me susu se ense se moye nhyiamu bom, mmom ese se eye dibere biara, efiri se asomfoɔ no nni biribiara ka kyere agyapadee so ahwefoɔ no gyese wɔwɔ dwumadie bi de ma wɔn. Na n'adane nso, agyapadee so ahwefoɔ no behwe sikasem so ene nnoɔma a efa dan no ho; wɔne asomfoɔ no nni hwee. Asomfoɔ no na wɔye apolisifoɔ a wɔwɔ asafo no mu, ena wɔye aboafɔɔ ma ɔhwefoɔ no. Na agyapadee so ahwefoɔ no na agyapadee no nyinaa hye wɔn nsa. Agyapadee so ahwefoɔ no nni hwee ye wɔ honhom nsem mu, ena asomfoɔ no nni hwee ye efa sikasem mu. Ne saa nti, ese se eye saa. Na Kwasiada sukuu so hwesofoɔ panin no ɔhwe ne Kwasiada sukuu so. Enti matwere ne nyinaa, wɔatintim, a wɔde bebɔ nkaebɔ pono no so.

³⁰ Na afei nso yerekɔye, ahye dua mu, Nkyerekyerɛ a asafo no gyina soɔ, na Wɔde ahye dua mu wɔ ha, wɔ asafo no mu; dee yegyina soɔ, nhyehyese no—no, asafo no Nkyerekyerɛ no. Afei, se yebeye asafo no, ese se yenya nkyerekyerɛ.

³¹ Yɛmfa dua bi nsi fam, na yenka se, “Yɛn dee yaduru ha *sei*.” Yede ayɔnkofa no pue kɔ akyirikyiri, yene obiara, a Onyankopɔn bɛma yɛn akɔ, wɔ Ne Twereɛsem mu, yene nnipa no. Na afei yekabom, yeɛ adwenkorɔ, akoma baako, na yetu anammɔn ma Onyankopɔn. Saa kwan no so na Onyankopɔn pɛ se yeɛ.

Afei momma yemmɔ mpaɛ, na afei yemmue Asem no mu.

³² O Awurade a wosombo, seesei yerekɔ Nyankopɔn Asem no so, anaase Asem no akenkan so. Ma Wo Honhom Kronkron no nkyere yɛn asee dee yehia. Na ma yɛn nkasa, Awurade, na yɛnye na yɛntena ase, bere a yɛnim se yɛn nyinaa yeɛ Wo mma, enam adom so, sɛdee Wafre yɛn no. Ma ayɔnkofa ntena saa asafo yi mu, yehunu se yerebɛpue akɔ anamontuo kɛsee bi mu, yewɔ atenka,

se yede asofoɔ foforo repue ako abontene baabi, se Wobesoma me ako wiase meameae afoforo pii, ede gyidie no akɔsi ho, na manya ɔsofoɔ a wasiesie ne ho na ɔwo ɔpe, na watete no se ɔbehwe soɔ. Na ma Gyedie a wɔde maa ahotefoɔ no preko no, a yeregyina ama wɔ akokoɔduru mu no, emeyɛ kanko mfa ewiase ho. Ye ma yen, Awurade. Ma saa sumina ketewa yi, sɛdeɛ na eteɛ no dakoro bi bere a yetu hyɛ Wonsa, ma asafo bi nsɔre wɔ ha, Awurade, se asofoɔ bɛfiri mu ako na asem pakafɔɔ ɛna akyerɛkyerɛfoɔ ɛna asofoɔ, bɛko ewiase meameae nyinaa.

³³ Yerebisa, anɔpa yi, nhyira sononko bi de ama yen Nuabarima ɛne Onuabaa Stricker a wɔrehunu amanɛɛ seesei. Nanso yenim se wɔde yen nyinaa afa saa sɔhwɛ yi mu. Ɔba biara a ɔba Onyankopɔn nkyɛn no ɛse se ɔtwe naso, ɔso no hwe. Na se yegyae mu ɛhere so a, na yedane yen akyi a, ɛnneɛ na yeyɛ adwaman mma, na yenye Onyankopɔn mma. Ma Onuabarima ɛna Onuabaa Stricker ahɔɔden ɛna tumi, se wɔde begyina wɔn gyinabere. Se ɛse se wɔsrɛ aduane a wɔbedi a, ma Wo nhyira nsa no ntena wɔn so. Ɛfiri se yennim ebia na ɛnam saa kwan korɔ no ara so na Wo bɛkyerɛ Abibirem ɔmanba sɛdeɛ Kristoni paa tee. Ye ma yen, Awurade. Seesei ma ne nyinaa nye ho sɛdeɛ Wo pe tee.

³⁴ Hyira saa ɔhwɛfoɔ yi, Onuabarima Neville. Yɛbo mpaɛɛ, Awurade, se Wo beyɛ no nnwammaa no hwɛfoɔ, sɛdeɛ Woyɛɛ no bere a atwam no. Na yen werɛ remfiri ne yere dɔfoɔ, kumaa no a ɔyare paa no. Ɔtamfoɔ no pɛse ɔgya Onuabarima Neville ne saa mmɔfra, a maame biara nka wɔn ho, nanso yegyina na yede si ho, nam gyidie so, Yesu Kristo Mogya no saa ɔtamfoɔ no ɛne yen nuabaa no ntam. Ma Wo Honhom, Awurade, nye kɛseɛ wɔ ne so, bere a yenim se mmaa nyinaa wahyehye se wɔnante mfa saa bonhwa yi mu, esum bere yi mu, nanso yɛbo mpaɛɛ se Wobeka ne ho. Hyira saa mmɔfra nkumaa no. Ɔbaa no ho bɛpopo seesei, na wahaahae, nanso Honhom Kronkron no ntena ahummɔboro pono no ano, mmere nyinaa mu, mma saa abusua no.

³⁵ Hyira yen agyapadeɛ so ahwɛfoɔ no, yen Nuabarima Wood, ɛne yen Nuabarima Egan, Onuabarima Roberson, ɛne afoforo no nyinaa, Awurade. Asomfoɔ, agyapadeɛ so ahwɛfoɔ, ɛne wɔn a wɔka ho wɔ asafo no mu nyinaa, yɛbo mpaɛɛ, Awurade, se Wo bɛma wɔn de kronkronye ɛne—ɛne teneneɛ asom wɔ wɔn bere mu. Hyira wɔn, Awurade, wɔn a wadi dwuma wɔ mmere a atwa mu. Na yɛbo mpaɛɛ se Wo bɛkɔso ara aka yen nyinaa ho, sɛdeɛ wɔbɛhu yen se nkabom asafo, na Honhom ɛne Awurade dɔ. Yɛbo mpaɛɛ seesei se Wobɛkyekye Asem no mu, sɛdeɛ yen ahiadeɛ tee, bere a yɛrekenkan afiri W'Asem a watwere yi mu no. Ɛfiri se yɛbisa no wɔ Yesu Din mu. Amen.

³⁶ Na wɔ mpaɛɛ mu no, na meredwene bere a yerehyira no anaase yeresɛ nhyira ama yen abɛɛfo...yen agyapadeɛ so ahwɛfoɔ afoforo no ɛna deɛ ɛkeka ho, Na meredwene yen Nuabarima Fleeman ɛna Onuabarima Deitzman ɛne wɔn a wɔtete ha no, wɔn a wɔasom yie, ansana no. Na yɛpe se yeda

Onyankopɔn ase de ma wɔn nokore som no. Awurade nka wɔn ho daa, se onhyira wɔn na ɔmmaa wɔn. Mepɛ se me kenkan ansana . . . Monkae seesei, nkaebɔ pono no ene deɛ ekeka ho, ene nhyiamu no a ɛreba soɔ no.

³⁷ Na ɛye yen anigye se yanya wɔ yen ntam ha, anɔpa yi . . . ɛye, metumi aka no te sei, onipa a wasom me bo paa, mmerɛ a atwam, na ɔsombo seesei, onuabarima papa, Fred Sothmann, ɔfiri . . . ene ne yere, wɔfiri Saskatchewan, Canada, a ɔwɔ ha se ɔne yen rebɛtena, wɔ yen man mu, amamfrafoɔ; nanso wɔ yen ayɔnkofa yi mu, onuabarima dɔfoɔ, Onuabarima Fred Sothmann a ɔte ho no. ɔno na ɔhwɛ asempatrɛ no so ma me berɛ a na mewɔ Canada no.

³⁸ Na onuabarima a ɔsomboɔ foforo a na ɔwɔ Canada akane no, na ɔye odwadini, na ɔbetumi akyerɛ wiase se worentumi mmanseene Onyankopɔn. ɔno ɛna n'adamfo paa tee ekuo bi a wɔboɔ sika fam si dan, anaase amanone asempatrɛ, ekuo bi. Na wɔfrɛɛ me kɔɔ Oakland, maa nhyiamu bi, na wɔkaa se wɔwɔ sika no. Wɔbɛfa ɛho ka nyinaa, ɛwɔ wɔn kuo no mu.

³⁹ Onuabarima Fred ene me bɔɔ mmɔden gyee sika bi a na Onuabarima Fred wɔ, a na mengye no se ankorankore. Enti yesii gyinaɛ se yede bema nnipa a wɔfri Canada no na yerengye afɔdeɛ, nanso anyɛ yie. Nhyiamu no yɛɛ kama. Nanso esiane se yangye afɔdeɛ no nti . . . Memfa ho se asafo som bo dɔlla ɔpepɛm ɔha, woda so ara wɔ ka, ma Onyankopɔn, se wobɛgye afɔdeɛ. ɛno ye ɔsom no fa bi. Na mobɔ ɛno ho korɔno . . . Mpre dodoɔ a me tia sika ene nnoɔma te saa no, me hunu se, se onipa ye mfomsoɔ a, ɛse se mo gye tom se mo aye mfomsoɔ, ɛfiri se Onuabarima Fred ɛna me hunuu se kyensee rekɔ no na ɛnye papa.

⁴⁰ Na, Onuabarima Borders, berɛ a me firii Onuabarima Fred nkyɛn na mebaa wo nkyɛn wɔ Oakland, Me kaa se, “Monnye saa. Mo deɛ momfa prete a wɔde gye afɔdeɛ no kɔ, mongye afɔdeɛ no, na, deɛ ɛteɛ biara, momfa nhye mo kuo no mu na yaye nhyiamu foforo baabi.”

⁴¹ Na ansana ɔsom no baa awieɛ no, Onuabarima Border ene ne nnamfonom baa me nkyɛn, na wɔkaa se, “Dodoɔ a yede hyɛ nhyiamu no—no mu no, yanya dada.”

⁴² Na afei, nna kakra a abɛsene korɔ no, ɔye nhyehyɛɛ de maa nhyiamu wɔ San Jose, California, baabi a onyaa bie, me susu se asafo ahodoɔ aduosia anaase aduɔson wɔ bonhwa no mu, ɛfa gyidie ahodoɔ nyinaa mu wɔn nyinaa rekabom. Yenyaa nhyiamu nwanwasoɔ, na yeresane aba bio, ɔbubuo. ɛye yen anigye se yanya mo aka yen ho, Onuabarima Borders ene Onuabarima Fred te akyire ho. Na saa mmarima yi ye ahɔhoɔ ebia ɛma mo nyinaa, nanso wɔye anuanom a wɔsombo de ma me wɔ abɔntene, wɔredi apereapereɛ ɛwɔ Gyidie no a yegyina ma no. Nyankopɔn nhyira wo, onuabarima. ɛye yen anigye se yanya mo anɔpa yi, wɔ

asɔrefie ketewa, dada yi mu. Enye adee a edɔɔso se wo wɔhwe a. Mmom biribi wɔ ha, se, yenim se Onyankopɔn te ha, mo nim, enti eye yen anigyɛ ma saa. Na anuanom afoforo a wɔsombo bi wɔ hɔ, se mewɔ bere a mede bebobo a, wɔka yen ho enne.

⁴³ Afei merehwe kwan ena merebo mpaee se nna kakra a edi ho mu no, se eye Awurade pe a, Mepɛ se meko, menya kandie atenka . . . Memmaa nkaebo. Nhyiamu a edisoɔ no, meko Ohio, makɔ ka Onuabarima Sullivan ho, ewɔ nsrabanbeaee no mu, ewɔ bere tiaa bi mu. Eye akwansini ɔha pe ewɔ soro ho, me susu saa, Gene, biribi te saa. Ebeye akwantuo papa, wonhyehyee wakwamma, se Awurade kɔso ara di yen kan a. Ɔye onipa papa paa, na y'ani sɔ Onuabarima Sullivan, biribi kesee. Eye a . . . Ono ne kuro no mu panin. Na ɔye kuro no mu-panin, na ɔye Kentuckini panin-tete ni. Eno ne dee metumi aka afa ne ho nyinaa. Bere a me hyiaa no da bi wɔ . . . Yen baanuu no wɔteteɛ yen wɔ Kentucky mmepɔ no mu. Ɔka kyerɛ me se, “Wo daso ara de wo asafetida no akyekyere wo kɔn ho, Billy?” Seesei wo nim senea—senea Kentucky tee. Afei momma yemmue . . .

Enye se merebu me nuanom Kentuckyfoɔ a wɔwɔ ha yi animtia, Onuabarima Jefferies, ene dee ekaho. Meye Kentuckini, nso, mo nim. Meka biribi baako a yeye akyere mo. Yenyɛ Kentuckyfoɔ, anaase yenyɛ Amerikafoɔ. Yeye akwantufoɔ ene ahɔhoɔ. Yerehwehwe Kuro bi a ereba.

⁴⁴ Afei yerebekenkan, momma yen kenkane mfiri Eksodoɔ Nwoma no mu, simma kakraa bi. Mepɛ se me kenkan firi ti 23 no, ene nyiyimu 20 kɔsi 23, eka ho. Na mepɛ se me fa asuasem anɔpa yi, firi te sei, firi yei mu: *Ogyee A Ewie Peye*. Na merenkyere, merekasa, seesei bere a na meretwen ama mo abue mo Nwoma no ena ti no.

Hwe, Meresoma Ɖɔfoɔ adi w'anim, akɔhwe wo ekwan mu, na ɔde wo akɔ duru baabi a masiesie ho no.

Hwe yie wɔ n'anim . . . na tie ne nne, nnwene ntia no; na ɔremfa mo mmrato nkye mo: efiri se me din wɔ ne mu.

Me wɔ aphotosɔ se asɔrefoɔ no nim Dee na Ɖɔfoɔ yi ye. “Me Din wɔ Ne mu.”

Na se ampa ara wotie ne nne a, na woye dee Meka nyinaa a; enneɛ meye w'atamfo tamfoɔ, na m'ahiahia wahohiahiafoɔ ho.

Efiri se me Ɖɔfoɔ no bedi w'anim, na ɔde wo akɔduru . . . Amorifoɔ no, . . . Hetifoɔ no, . . . Perisifoɔ, . . . Kanaanfoɔ, . . . Hewifoɔ, ne . . . Yebusifoɔ no mu: na matu wɔn agu.

⁴⁵ Awurade nhyira N'Asɛm so bere a yerekasa seesei beyɛ simma kakraa bi yi, se mobɔ mpaee a. Na meredwene saa asemtire yi ho, se: *Ogyee A Ewie Peye*.

Asafo no ayɛ—ayɛ ɛdɔm kumaa bi. Ɛbɛyɛ bɛrɛ biara, wɔ nnipa no dodoo, kɔsi sɛ Yesu bɛba. Nanso Akwanya a Onyankopɔn-de ama No no ɔnnuruu ho. Sɛ yenim nko ara a, yɛi ne Onyankopɔn teasefoɔ no Asafo; ɛnye Branham Tabernacle no, mmom Branham Tabernacle no yɛ Ne fa bi. Asɛrefie afoforo saa na ɛwɔ ɔman no mu.

⁴⁶ Onuabarima Snelling, anadwo yi, ɔreyɛ asubɔ som. Me were firiiɛ sɛ Onuabarima Curtis ka kyereɛ me sɛ memmo ho dawuro, anaase ɔka kyereɛ me nnora, sɛ ɔreyɛ. Ɔreyɛ asubɔ som. Na sɛ obi wɔ ha a wɔmmɔɔ no asu da a, nso, adɛn, Onuabarima Snelling anibɛgyɛ sɛ ɔbɛyɛ saa, anadwo yi. Ɛno ne Holiness Tabernacle a ɛwɔ Uta. Ɛna Onuabarima Junior Jackson, ɛwɔ New Albany. Na asafo ahodoɔ saa bebree na ɛwɔ ɔman no mu nyinaa. Nanso ase, yen nyinaa redi nkoguo, asetena mu, bebree anaase kakraa bi.

⁴⁷ Metee Onuabarima Neville sɛ ɔrebɔ dawuro anɔpa yi, wɔ akyire ho, sɛ ase aba madwene mu, sɛ nnipa no ayɛ sɛ wɛretwe wɔn ho afiri ɔgyee mu. Ayɛ te sɛ biribi, sɛ, nnipa no ahunu, enti ase wɔpia kɔ ɛfa foforo baabi, “Oh, ɛyɛ, Onyankopɔn betumi ayɛ.” Nanso nyɛ ɛno ne suban no.

⁴⁸ Afei, Mose, bɛrɛ a Onyankopɔn frɛɛ no no, na ɔyɛ odiyifoɔ a ɔwie pɛyɛ, na ɔdi mu.

Sɛ Onyankopɔn soma onipa bi sɛ ɔnye biribiara a, Ɔma no biribiara a edi mu a ɔbehia. Sɛ Onyankopɔn frɛ onipa bi sɛ ɔnye ɔsenkani a, Ɔde biribi hyɛ ne mu ma no deka asem no. Sɛ Ɔfrɛ no sɛ ɔnye kyerekyerefoɔ a, Ɔde biribi hyɛ ne mu sɛ ɔde bekerekyere. Sɛ Ɔfrɛ no sɛ ɔnye odiyifoɔ a, Ɔde biribi hyɛ ne mu, sɛ ɔbehunu anisoadehunu na wayɛ odiyifoɔ. Onyankopɔn bɛrɛ nyinaa ɔsiesie Ne nnipa koraa.

Na ɛno ne deɛ Ɔyɛɛ bɛrɛ a Ɔsoma Mose kɔ Misraim. Ɔtetee no wɔ kwan bi so. Na Ɔde no faa sukuu mu wɔ ɛkwan bi so, na Ɔnwonoɔ no, na ɔyɛɛ no, ɛna ɔsiesie no. Akyire yi a na Wahyɛ Abraham bɔ no, mfinrinhyia ɔha bebree ansa, sɛ Ɔbɛgyɛ nnipa no, afei Ɔno—Ɔno ɔwɔ adwene bi sɛ Ɔbɛyɛ Mose ɛkwan a ɔyɛɛ Mose no so. Mose na ɔyɛ odiyifoɔ a ɔdi mu. Na afei, sɛ ɔyɛ odiyifoɔ a ɔdi mu no, ɛnneɛ . . .

⁴⁹ Ɛte sɛ wo, sɛ wo yɛ Kristoni a, Onyankopɔn nyɛ fanefa Akristofoɔ. Onyankopɔn yɛ Akristofoɔ a wɔdi mu. Onyankopɔn nyɛ fanefa asenkafɔɔ, mmom ɔsenkani no betumi ayɛ fanefa. Na Onyankopɔn yɛ Ne mma Akristofoɔ, nanso ɛtɔdabi a wɔyɛ fanefa Kristoni. Nanso ɛnye Onyankopɔn nsusue a ɔde ma wɔn sɛ wɔnye saa kwan no so. Ɛyɛ wɔn ara akwan a ɛne Onyankopɔn nhyehyɛɛ de ma wɔn bra di afra, na ɛno ne deɛ ɛma wɔn yɛ ɛkwan a wɔyɛ no so. Onyankopɔn mpe sɛ wɔbɛyɛ fanefa Akristofoɔ, anaase fanefa asenkafɔɔ, wɔtoto nnoɔma ase wɔ ɛfa biara, anaase . . . Ɔpɛ sɛ wɔgyina ntamu pɛpɛpɛ.

50 Afei, Mose, na Onyankopɔn aye no odiyifoɔ a ɔdi mu, de ma ɔgyee a edi mu. Na Mose gyaee ne ho mu tɔɔ Onyankopɔn nsa mu koraa. Eno ne deɛ nti emaa no yee deɛ na ɔtee no. Na ɔdi mu wɔ Onyankopɔn mu ara se Onyankopɔn tumi de ne werɛ hyee ne mu.

51 Menhunu, anɔpa yi, se Akristofɔɔ, se yagyae yen ara yen pe mu, na yagyae yen ho mu koraa ama Onyankopɔn, kɔsi se Onyankopɔn betumi de ne werɛ ahye yen mu baabi a Ɔde yen asie. Menhunu se, anɔpa yi, me ara, se anka metumi agyae me ho mu ama Onyankopɔn ara kɔsi se Onyankopɔn betumi anya me mu awerɛhye mu a, metumi anya awerɛhyemu wɔ Onuabarima Neville mu, metumi anya awerɛhyemu wɔ yen agyapadeɛ so ahwefoɔ mu, yen asomfoɔ badwa, anaase yen asafo mma no. Yen nyinaa wɔ beaɛ bi, na yewɔ dwumadie.

52 Ɔsɔfoɔ no wɔ beaɛ bi ye adwuma, se ɔgyina na ɔka Kristo ahonya a emu nni hwehwebea no ho asem, na ɔntoto nnoɔma ase, se wafre no se ɔnye ɔsenkani a. Ɔrengyae adeɛ baako mu mpo mma onipa baako, se wafre no se ɔnye ɔsenkani a.

53 Na asafo ba no, wafre no se ɔnye saa ekuo yi ba, ennee na ɔntoto nnoɔma ase. Se asafo no gyedi se yennto kyakya a, ennee saa asafo ba no ense se ɔde ne nsa ka kaad da. Yengye nsanom nni, ese se ɔdane ne tiri koraa firi nsanom ho. Se yengye kyakyatɔ nni a, anaase tawanom, ense se asafo yi ba de ne nsa ka biribi saa da. Onyankopɔn ma ɔgyee a ewie pe. Se yen . . .

Ɔbeyɛ se yebegyae yen ho mu ama No koraa a. Se yegye yen ho to Ne nsam koraa a, ennee na Onyankopɔn betumi atena yen mu. Kristo, Animuonyam Anidasɔɔ no, Ɔbetumi ahyeren Ne ho afiri yen mu bere a yebeyi yen ho afiri ekwan no mu. Afei yen adwene ye N’adwene. Mo betumi asusu ho se Kristo nom tawa? Mobetumi asusu ho se Kristo ɔrenom nsa, anaase ɔreto sopaa? Afei se wo honhom ye Ne Honhom fa bi a, Ɔpe se ɔgyina wo paemuka so. Mmom wama bonsam kwan ama no aba mu ena wabedisɔɔ. Na bere nyinaa no, wɔ w’akoma mu, tɔnn no, wo nim se wafom se wo ye saa nnoɔma no a.

Na se obi sɔre tia ɔfɔforɔ a, wo nim se eno ye mfomsoɔ. Wɔhye mo se mommɔ mpaɛɛ ma mo ho, enye se monkasa ntia mo ho, na mmom monnɔ mo ho. Na se obi da fam a, momma yemma ne so, mmoa no. Afei, eno ma yen ye a—a—a agyedifoɔ a wɔakabom baako. Afei, se yenye setie mma saa a, ennee na yenye setie mma Onyankopɔn na yehye Nyankopɔn abufuo. Na ne saa nti, yen asafo, yen nkurɔfoɔ no rentumi nni yie, asafo no rentumi nkɔ animu, efiri se yenye baako, mmom. Sedee Yesu kaa se, “Mmɔreka kakra na esee mmɔre no.”

54 Afei, se asafo mpanimfoɔ no, anaase te se asomfoɔ no—no, wɔbeba abeka se na yere . . . susu ho se ese se yesi asɔrefie fɔforɔ. Se eno ne deɛ asomfoɔ no agye ato mu a, na wɔabisa agyapadeɛ so ahwefoɔ no na wɔnni sika a wɔdebeyɛ a, afei na wanya adansie nhyehyeeɛ te se deɛ yewɔ yi a erekɔ sɔɔ seesei no. Na afei efa

asafo mma no nyina mu, sɛdɛɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no, asafo no nyinaa de ne ho. Afei sɛ asafo no to aba gye asɔrefie foforɔ no tom a, ɛnnɛ na ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa kabom wɔ asɔrefie foforɔ no sie mu.

55 Nokorɛ ni, me ara, berɛ a wɔkaa asem faa asɔrefie foforɔ ho no, kyɛrɛ me no, na me tia nsusuɛ no. Ɛyɛ nokorɛ. Me kaa sɛ, “Yɛnhia asɔrefie foforɔ paa. Ebia mɛfiri ha ɛrenkyɛ koraa, sɛdɛɛ Awurade no. . . sɛ dɛɛ Ɔyi kyɛrɛ me no ba mu a. Ɛdɛɛn na yɛdɛ asɔrefie foforɔ no reye? Yɛnni sika no.”

56 Afei me baa fam na me nyaa asafo no atenka, sɛ asafo no, emu dodoo no, asɛ wɔpɛ. Afei ɛdɛɛn na me yɛɛɛ? Me de me ara m’adwene no too ho ɛna me ne asafo no boɔ mu. Nokorɛ, momma yɛnyɛ. Sɛ. . . Ɛno ne kwan a yɛfaso twe ntonto, ɛno ne kwan a na ɛwɔ Twɛrɛ Kronkron berɛ no mu, kwan a asafo no faa so too aba. Tumi no—no, nnipa akuakuo no, wɔka bom. Baakoyɛ mu na ahooɔn wɔ. Enti, ne saa nti, me kaa sɛ, “Nokorɛ ni, sɛ saa kwan no so na asafo no pɛ a, sɛ ɛno ne dɛɛ Onyankopɔn pɛ a, Ɔwɔ tumi kɛsɛɛ paa sɛ nnipa kuo no nyinaa bɛto aba sene dɛɛ ɛsɛ sɛ Mɛyɛ, ɛfiri sɛ me nnyaa anisoadehunu biara sɛ mɛka saa sɛ ɛnsɛ sɛ ɛyɛ.” Enti yɛnɛ asafo no yɛ anokorɔ, na yɛnɛ asafo no tu anamɔn. Na me taa akyire, sɛ mɛyɛ dɛɛ mɛtumi biara, hwɛ, sɛ mɛboa asafo no.

57 Ɛsɛ sɛ ɛno yɛ Kristoni biara adwene ɛnɛ obiara a ɔwɔ asafo no mu, ɛsɛ sɛ yɛyɛ baako na yɛka bom. Dɛɛ asafo no bɛto aba agyɛ atomu no, ɛno ne dɛɛ ɛsɛ sɛ yɛgyina ma. Afei, yɛmfɛ no sɛ, ɔno. . . wɔpɛ sɛ wɔsɛsa biribi wɔ asafo no mu. Ɛyɛ, afei, sɛ agyapadɛɛ so ahwɛfoɔ no pɛ sɛ, ɔno. . . obi foforɔ pɛ sɛ, asomfoɔ no, wɔpɛ sɛ wɔsɛsa biribi, ɛno bɛto asafo no anim, asafo no afei kabom. Na sɛ yɛn—sɛ yɛn nsusuɛ a ɛwɔ ha yi asɛ ɛyɛ sononko kakra sene dɛɛ asafo no nyinaa kaaɛɛ no a, momma yɛmfɛ saa nsusuɛ no nto nkɛyɛn, ɛfiri sɛ ɛno nko ara ne kwan a yɛbetumi agyina wɔ baakoyɛ mu. Na sɛ asafo yi bɛkɔ so sɛdɛɛ morekɔ seesei a, na moaka abom baakoyɛ mu a, Onyankopɔn bɛyɛ. . . Ɛnni ano, dɛɛ Ɔbɛyɛ no, sɛ yɛbɛka abom a. Ɛsɛ sɛ yɛkabom. Ɛno ne sɛnɛa yɛpɛ sɛ yɛyɛ, yɛnɛ yɛn ho yɛn ho wɔ mudie mu, ɛna afei wɔ Nyankopɔn nsam wɔ mudie mu.

58 Afei ɛsɛ sɛ yɛnya onipa a yɛgyɛ no di sɛ ɔka Nyankopɔn Asem no. Sɛ onipa no nyɛ saa a, ɛnnɛɛ monya obi a ɔyɛ saa. Ɛno ne kwan a ɛsɛ sɛ yɛgyina. Sɛ agyapadɛɛ so ahwɛfoɔ no rengyina dɛɛ ɛyɛ no so a, ɛnnɛɛ na ɛyɛ mo asɛdɛɛ sɛ moyi obi a ɔbɛgyina ama dɛɛ ɛyɛ. Na afei sɛ moyɛ saa a, mone no ntena. Ɛsɛ mo ara. Mone no ngyina. Na, ne nyinaa abom, yɛregyina ama Adeɛ baako, ɛno ne Onyankopɔn.

59 Sɛ obi yɛ mfomsoɔ bi a, ma mo mpamo no. Mo mmoa no. Mompagya no. Mo nkammom, mo nkasa nkyɛrɛ mo ho mo ho. Ɛno ne dɛɛ Twɛrɛsɛm no ka. Sɛ yɛyɛ mfomsoɔ a, momma yɛnkɔ Onyankopɔn anim. Ansana yɛbetumi akɔ Onyankopɔn anim no, ɛsɛ sɛ yɛkɔ nnipa a yɛpirano no anim.

60 Na ese se me ye saa. Na me nim se meye mfomsoo. Me dii atorɔ, me maa me yere dii atorɔ. Me gyedi se maka ho asem akyerɛ mo pen, wɔ asafo yi mu ha. Na eye nna kakra, enkyyeree koraa, ebeye nnawɔtwe nsia a abesene korɔ no. Mmaranimfoɔ no teetee me ara se, efa saa nhwehwemu yi ho, kɔsii se na eye den ma me se mɛhunu baabi a na me wɔ. Na mafiri adwumabea kɔ fie, se mekɔ di anwummerɛ aduane. Ena me telefon nɔmma no wosoee, na Meda kɔ maa telefon no mmuaee. Ɔde ne nsa too so, ɔkaa se, “Eye saa mmaranimfoɔ no bio.”

61 Me kaa se, “Mentumi ngyina ano anwummerɛ foforo no. Ase me tiri reye ate afiri so. Merehwere m’adwene, se wɔretwe me kwan yei so, ena kwan sɛɛ so, ena kwan yei so.” Me kaa se, “Merentumi ngyina ano.” Ena me huriiɛ, na me kaa se, “Ka kyere wɔn se me nni ha,” na me tuu mmirika kɔɔ efie no akyi.

62 Bere a mesane baaee no. . . Meda ye ahweyie paa wɔ saa nnoɔma no ho. Ɖhyiaa me wɔ epono no ano, ɔresu ara ne sa. Ɔkaa se, “Bill, na eno ye adee a eye papa se wo beye?”

63 Wo nim senea wo tee. Me nim senea me tee. Me kaa se, “Nokore. Na me nni ha saa bere no.” Na me nim se Onyankopɔn abu me fɔ wɔ ho. Me kaa se, “Na me nni ha saa bere no.”

Ɔkaa se, “Nanso na wo wɔ ha bere a ɔfrɛɛɛ no.”

64 Saa awia no me kɔbɔɔ mpaee maa abɔfra yarefoɔ bi. Na ansana me firii fie no, wɔfrɛɛ telefon no so bio, na Yosef kumaa no tuu mmirika na ɔfaa telefon no na ɔkaa se, “Papa, wɔpe se me kakyerɛ wɔn se wo nni ha?” Mo ahunu senea bɔne sɛɛ adee, abusua ben na awiee no ebeye?

65 Yohane a Edikan, ti 5 no, ene nyiyimu 21 no, ɔkaa se, “Se yen akoma mmu yen fɔ a, enneɛ na yewɔ ahotosoɔ wɔ Nyankopɔn mu.” Mmom se yen akoma bu yen fɔ a, ebeye den na yebetumi anya ahotosoɔ wɔ Nyankopɔn mu? Yenim, mmerɛ tenten a yewɔ bɔne a yen mpaee mu nkaaee mu no, Ɖrentie yen da. Eye hye, nanso, eye—eye—eye, asafo no hia saa nnoɔma yinom.

66 Afei me firii aseɛ se merebɔ mpaee maa abɔfra yi. Na bere a me firii aseɛ de me nsa guu ne so no, Awurade kaa m’anim na ɔkaa se, “Wo dii atorɔ. Wo nse se wo bɔ mpaee ma saa abɔfra no.”

67 Me danee me ho firii ɔbarima no mu. Me kaa se, “Owura, wo deɛ twen wɔ ha. Me wɔ biribi toto no yie.”

68 Me frɛɛ mmaranimfoɔ no ena me kɔɔ edan no mu, mɛfrɛɛ no wɔ mu. Me kaa se, “Hwe, owura, me dii atorɔ. Me maa me yere dii atorɔ. Ɔkaa se Na me nni efie hɔ, ena me tuu mmirika kɔɔ efie no akyi.” Na mepaee mu kaaɛ ena meka kyereɛ no faa ho.

69 Me nante kɔɔ hɔ de ne nsa too m’abatiri so. Ɔkaa se, “Onuabarima Branham, me wɔ ahotosoɔ wɔ wo mu bere biara, nanso me wɔ bebree sene kane no, onipa bi,” ɔkaa se, “a ɔwɔ ɔpe se ɔbetoto ne mfomsoɔ yie.”

70 Meka kyerεε no, me kaa se, “Me firii aseε mebo mpaεε ama abofra bi, na Awurade bebuu me fo, wo m’akoma mu, efiri se na me nim se mayε mfomsoo.”

71 Afei, da a εtooo no, me yere kaa se, “Ehen na woreko?”

Me kaa se, “Merekoo me bodan no mu.”

72 Na me koo me bodan no mu, wo Charlestown, baabi a na meko, mfirmhyia pii. Me koo ho, εna me boo mpaεε saa da no nyinaa, “O Nyankopon, mma me nye biribi te saa bio da. Wo dee fakye me, Awurade, se mefiri aseε de me nsa to ayarefoo no so a, se merebo mpaεε a, afei na wabu me fo.” Ebeye nnon mmiensa wo anwummerε no, me pue firii mu. Na obotan kesee bi wo ho. Na me koo saa obotan no so na merehwe apueε fam, a me nsa wo soro, reyi Awurade aye. Na εho ye dinn wo mu. Na me kaa se, “Awurade, se Wobe . . . Bere baako bi Wo twaam faa Mose ho, na okaa se na eye . . . bere a Wo maa no koo oboo no a apae no mu no, na eye te se onipa bi akyi no.” Me kaa se, “Wo betumi aye bio, Awurade? Ma me nhunu se manya bone fakye.” Na me kaa se, “Se Wo beboa me na waba m’adwene mu a . . .” Me kaa se, “Awurade, menni ahoo den wo madwene mu, efiri se me nni nwomasua biara.” Me kaa se, “Na me—merebo mmoo den asom Wo. Wo nim m’akoma, na manye . . . Ense se anka meye saa. Na menkyere se meye saa. Me tiri nyaa atenka te se dee na εrete afiri soo, Me ho popoo paa, na meyeε saa wo bere bi a Satan soo me mu no.” Me kaa se, “Se Wode me bone kye me a, ma me nhu Wo, enneε, Awurade.”

73 Onyankopon a oye me Temmuafoo; εho ara wo me nkwen mu, baabi ketewa bi wo wira no mu efirii aseε himm se Mframa, na Ebefaa obodan no fa pεε baabi a na me wo no, na εfaa wira no mu kooε. Oh, onuabarima, asomdwoε a εtra nteaseε nyinaa so no baa me so, na me teaam. Me sui. Me teaam. Me nim se wode me bone akye me. Hwe, na me ne Onyankopon ntam atete, anka mentumi nya ogyee mma abofra no.

74 Me . . . Na da a εtooo no na obarima bi wo Chicago, a oye nnipa kesee, Katolik ni a wasakyera, ntini a εwo nakoma mu na ahono te se roba a yahu hye koba mu, na wabo mmoo den se wobetwa ayi afiri ne mu mmere tenten, na worebeye, na oremma won nye. Awieε no oyeε nhwehwe mu. Saa nhwehwe mu no, yekoo mu kooii se yehunuu dee na eye mfomsoo no. Na obarima no amma mu, kooi se Honhom Kronkron no sane koo n’abrabo mu na oboo biribi a na waye so bere a na oye aforebukyia abarimaa wo Katolik asafo no mu. Okaa se, “Eno ne nokore no. Eno ne nokore paa no.” Okaa se, “Wo kyere se na εno tia me?”

Me kaa se, “Eno ne sunsum baako pe a metumi hunu wo w’abrabo mu.”

75 Yesane koo yakyi εna yekoka kyerεε dokotani no, okaa se, “Ne nyinaa ye, monkeka nnooma mom seesei, yebeye oprehan no.”

76 Dākota no kaa se, “Yebehwe saa akwansidee dada no bio.” Na bere a chwee mu no, akaa se, “Wo nhia oprehan no.” Wohu?

77 Se yen akoma bu yen fo a, yeye ogyee mapa. Yempe se yebeye efaneefa asafu. Yeye se yeye asafu kann anaase enye asafu biara. Yeye se yeye Akristofu kann anaase yenye Akristofu biara. Yeye ogyee a ewie peye efiri yen suban ho, efiri yen bone ho, firi yen adwene bone ho, firi yen neyee bone ho, efiri yen hwammodie ho, biribiara a yaye ho. Yeye ogyee ogyee a ewie peye, sedefe nnipa ba asafu yi mu, ma wobo mpaee ma won a, ebeye kuo ketewa bi na ewo ho (ebia enuru oha, anaase mmieniu) a wote ha, nanso wobewo Nyankopon nsam koraa. Na se yebw mpaee a, ennee Onyankopon betie afiri Soro. Onyankopon pe obi a Obetumi aso ne mu wo Ne nsam, obi a Obetumi aka se, “Me wo ahotoso wo mu. Metumi asoma yei, M’akoa oyarefo yi, ako Branham Tabernacle wo Jeffersonville, na saa nnipa kuo no ye adwene baako.” Biribi besi.

78 Eye, hwe dee Oye ma yen wo tebea a yewo mu yi. Edeen na Obeye se na yeye akoma baako ene adwenkoru a? Ekwan baako pe a yebetumi aye saa, ne se yede onua do beka yakoma abom baako, aye setie ama asafu no mu asomfo no, ene chwefo no, na chwefo no aye setie ama Onyankopon. Afei Onyankopon nam chwefo no so ye adwuma, enam abadwakuo no so, ko asafu no mu, na won nyinaa aka won ho abom aye baako akyere Onyankopon Ahennie no. Afei Onyankopon betie, se yeye ekuo baako. Mommma biribiara nha mo. Mommma biribiara mmu mo abam.

79 Afei, eno ne onipa a Onyankopon hyeese se obefa asase no. Mose na oye pe, na oye onipa a na ongyaegyae nnooma mu. Se na mente me ho ase bi ene akasakasa wo ho a, ene dee ekeka ho a, ongyaegyae nnooma mu. Eno ne dee Onyankopon pe yen seesei.

80 Na Farao pese opene so, akaa se, “Mose, mo nyinaa mobetumi ako, na, nanso, momma mo mma nka akyire, anaase momma mo anantwie no bi nka akyire ha.”

81 Saa kwan no so na bonsam pese Kristoni ba. “Biribiara beye kama se wobeka asafu no ho, nanso mfa Jones bone nkye no da. Biribiara beye kama se wobetumi de wo aba mu a . . . se wo betumi ako a . . . Ense se wogyae wo tawanom no, wo nsanom, watorodie, wo koronobo, wo mfomsoo pe, nantinitwitwa. Ense se wo gyae eno mu. Wo dee beka asafu no ho.”

82 Nanso na Mose nye obi a ogyaegyae nnooma mu. Na ope ogyee mapa. Akaa se, “Yerennya tote a emu apaae baako akyire. Yebefa biribiara a eye yen dea, se yeko som Awurade a.”

83 Saa kwan no so na ese se asafu no ye. “Yebefa tenenee. Yebefa kronkronye. Yebefa Honhom Kronkron no. Yebefa ekuo a waka abom se yeko afobukyia no anim a. Yebeye nipakuo ankasa. Yerengya hwee wo akyire. Yebefa biribiara. Tote baako

nka akyire ha.” Mo nim, na nnipa betumi abo mpaee wo kwan bi so kosi se ese se bonsam no gyae mu.

⁸⁴ Eno ne kwan a Mose ene ne kuo no yee. Wokoo ho ena woko hyee mogya no ase. Mohyee no nso, kosi se woko hyee mogya no ase no, na ogyee a ewie pye biara nni ho. Mose, ono ara, na one Nyankopon ye baako, nanso na Israel nye saa. Na bone daso ara wo ho. Na wonwiinwii tiaa Mose, na woka se, “Adeh, adeh na woyee sei? Wode ohaw pii aba yen so.” Esiane se, Farao yee ntayaa no mmoho, ene dee ekeka ho. Na Mose ne no; na wo Nyankopon nsam koraa, wagye no koraa afiri nnwan-hwe no mu, se ohwe Nyankopon nnwan so. Na wagye no koraa, ono ara. Nanso na wongyee nnipa no, efiri se na wodaso ara renwiinwii wo won ntam.

⁸⁵ Anadwo baako bere a Onyankopon hyee se wonkum adwammaa, Kristo nsesoo, na wode adwera bo mogya no mu, a, eye wira keke (enye na, ahobrasee), na wode ye aponnwatifi ne aponnwa mmienno no ho, eno ne bere a Israel nya ogyee koraa, a wanngya tote bi akyire. Dee na eye won dea nyinaa nyaa ogyee. Won abusua nyinaa, won adofoo nyinaa, ena biribiara nyaa ogyee bere a wobehyee mogya no ase koraa.

⁸⁶ Eno ne bere a wobegye asafo no koraa, bere a biribiara aba Mogya no ase no. Bere a wo bone aba Mogya no ase no, bere a wo tawanom, bere a wo kyakyatoo, bere a wo asisie, bere a wo koronobo, bere a w'atorodie no, bere a wode biribiara abehye Mogya no ase no, afei na ogyee a ewie pye beba ho. W'afom obi, toto no yie. Worentumi mfa eno mma mogya no ase, erentena ho. Worentumi mfa mma. Biribi mma wo nye saa. Se wo ankasa mu, nyinaa ba mogya no ase a, ogyee a ewie pye beba; afei wobonya faahodie te se nea wo nhunu bi da. Se wode biribiara ba Mogya no ase a, de behye Onyankopon Ahennie no asoommer ase a, afei ogyee kann bewo ho.

⁸⁷ Yesu na odi mu, koraa se onipa. Na otumi su te se onipa. Na otumi didi se onipa. Na otumi bre se onipa. Na odi mu, koraa se onipa, wo Ne honam tebea mu. Na wo Ne Honhom mu no, na Odi mu, koraa se Onyankopon, enti Ode Ne honam hyee Honhom no a na ewo Ne mu no asoommer ase. Wo hunu, Wasoo no hwese wo tebea nyinaa mu te se yen. Na oye onipa, onye Obfofo. Na oye onipa. Na wo oye ene ohwe ahodo, te se dee yeye no. Twere Kronkron no kaa se Oye. Na oye onipa, na onye Obfofo a oboro ohwe so. Hebrifofo 1 kaa, se, “Na oye. . .” Hebrifofo 1:4 kaa se, “Wakyene Abfofo no mmoroso.” Na oye onipa, onipa a odi mu koraa; se Onyankopon faa onipa a odi mu koraa, se ode ogyee a ewie pye ba, na Ode Ne Honhom hyee No mma. Na Honhom Kronkron no wo Ne mu, a enni susudua. Na wasoo no hwese tese yen ara. Na Oye Onyankopon koraa. Okyeree saa bere a Oma awufoo sree no, bere a Ogyinaa abode no, epo a eworosoo ene mframa keke no. Bere a Okasa kyeree nna no, ene dee ekeka ho no, na woyee setie maa No. Na oye Onyankopon, emu ho. Na

anka Ɔbetumi aye onipa, efiri se na Ɔye onipa, nanso Ɔno ara gyaae Ne ho mu koraa (se onipa) hyee Onyankopɔn nsam, de maa Onyankopɔn som.

⁸⁸ Na Ɔye yen nhwesɔ. Yeye mmarima ene mmaa. Yeye Akristofɔ nso. Se Ɔye yen nhwesɔ a, momma yemfa yen ho nto Honhom Kronkron no nsam, sedee yebetumi aye Onyankopɔn Ahennie no mma.

⁸⁹ Na ɔye nnipa koraa; Na ɔye Onyankopɔn koraa. Mmom Ɔgyaae Ne honam mu maa Ne . . . ena Ne honam fa no, ena Ɔno Ara ne nsusuee, ena Ɔno Ara neyee, na Ɔno ara N’adwendwene, ena, “Meye deɛ esɔ Agya no ani nko ara.” Wo na wowɔ ho no. Wagyɛ no afiri nnipa mu koraa. Asɔfɔ no ba Ne nkyɛn, nnipa akɛsɛ no, na wɔkaa se, “Rabi, sɛɛ-ene-sɛɛ,” na wɔbɔ mmɔden se wɔbɛhyɛ N’afono mu mma ama wabɛbata wɔn ho ene asɔrefekuo ahodoɔ no ho. Nanso Ɔgyee no koraa efiri se Ɔde ne were hyee Nyankopɔn mu.

⁹⁰ Nnwom twerɛfɔ no anka se, “Wo bɛgye No, efiri se Ɔde ne were hyee Me mu koraa”? Wohunu? “Mɛgye Me Dɔfɔ afiri nkraman no ho, efiri se Ɔde ne were hyee Me mu.”

⁹¹ Dɔn bi se yeba nkwa akwantuo no awiee a, mɛpe se ɔye me dea. Me nim se mɛpe se ɔye mo dea. Mɛpe se Ɔka se, “Mɛgye no afiri owuo dodom, efiri se ɔde ne were hyee Me mu. Mɛgye no afiri damena mu, wɔ owusɔreɛ anɔpa no, mɛgye no koraa, ɔkra, nipadua, ene honhom, efiri se ɔde ne were hyee Me mu.”

⁹² Yesu nnwuma nyinaa na ewie pɛ. Na biribiara wie pɛ, edi mu paa, wɔgyeeɛ. Ɔgyee kwatani no firii kwata mu a na edi mu. Ɔbaa no a na mogya retu no no, ɔgyee no firii mu a na edi mu paa. Ɔgyee wiase firii bɔne mu a na edi mu, bere a Ɔwuiɛ wɔ mpata no da no. Ɔgyee bɔne biara a na edi mu. Ɔgyee Asafo no. Enti enhia se yebeɔ yen bra se ahiafɔ, nnipa. Eho nhia se yebetena ase wɔ nkoguo tebea mu, efiri se Ɔdii bonsam no so nkonim na ɔfaa mpaninnie no ne tumidie, ena ɔde wɔn hyee Ne nan ase, na wɔnni mmara mu akwanya biara se ɔdi wo sɔ. Yeye Akristofɔ, a Honhom Kronkron ahyɛ yen mma. Ense se yen- . . . yɛnya bonsam ma no hye yen. Kristo gyee yen, ɔgyee a edi mu paa; ɔgyee yen firii adebɔne mu, ɔgyee yen firii bɔne mu, ɔgyee yen firii nneyee ahodoɔ mu, ɔgyee yen firii kasa mu, ɔgyee yen firii—firii atorɔdie mu, ɔgyee yen firii bra bɔne nnoɔma nyinaa ho. Ɔgyee yen koraa ena ɔde yen too Ne nsa kronkron no mu; ɔgyee a edi mu paa, ewie pɛ.

⁹³ Ɔgyee yen nyarewa. Ɔgyee yen firii yadeɛ mu, efiri se yewɔ agyapadeɛ nkrataa ema saa. Halleluya! “Efiri se yen mmarato nti na wɔpiraa No, na Ne mmaa ntampee na wɔde asa yen yadeɛ.” Ɔno ne yen Yaresafo. Eno nti na saa ɔbaa mɔborɔni, kumaa, no a wadwodwoɔ no, ɔrebɔ mmɔden se ɔrehwe ɔkunu a kokoram-reku no, ɔnante wuraa tebea no mu wɔ Onyankopɔn Anima mu. Na ɔwɔ gyidie. Na ɔno . . . Na adɔkotafoɔ no aye deɛ wɔbetumi aye

nyinaa, enti ɔbaa no dii Nyankopɔn nkyerekyerɛ akyi ɛna ɔnyaa ɔgyee a edi mu paa.

⁹⁴ Asuafoɔ no nyaa ɔgyee a edi mu paa, ɔgyee a edi mu paa wie pɛyɛ. Adɛn? Ɛfiri sɛ na Honhom Kronkron no ahɛ wɔn mma awie wɔ mudie mu paa. Sɛ wo, asɛre ba na wo kyɛaa ɔhwɛfoɔ no nsam, anaase obi . . . wonyaa suahunu ketewa bi hurii, teaam, anaase kaa kasa foforo, anaase biribi foforo; na wodaso ara wɔ nitan wɔ w'akoma mu, dwumadie nwanwasoɔ bi, redo atorɔ, renom tawa, mmaa akyidie akɔnnɔ; biribi nya nsii mpo. Biribi ye mfomsoɔ. “Ɛfiri sɛ deɛ ɔɔ ewiase no, anaase wiase mu nnooma no, Onyankopɔn ɔɔ no nni ne mu.” Wɔɔadaadaa wo. “Wɔn aba na wɔde bɛhu wɔn.”

⁹⁵ Yɛn nyinaa pɛsɛ yeyɛ baako bom, yɛne Honhom Kronkron no. Fekuoni biara ɛsɛ sɛ yɛne yɛn ho, yɛn ho ye baako. Wɔnam Honhom Kronkron no so ahwie Nyankopɔn ɔɔ no agu yɛn akoma mu. Ɛhohoro yɛn ho firi deɛ ɛntene nyinaa ho. Wageyɛ yɛn afiri wiase nnooma mu. Yesu kaa sɛ, “Yei bɛma nnipa nyinaa ahunu sɛ moye M'asuafoɔ, sɛ mowɔ ɔɔ, de ma mo ho mo ho a,” sɛ onua baako ɔɔ foforo baako ara sɛ ɔwu ma no.

⁹⁶ Sɛ adebɔne baako firi aseɛ, wɔ wiase a, mmaa no bi ba bɛka sɛ, “Afei, hwɛ, ɔɔfoɔ, ɛbɛyɛ ama wo sɛ wo yɛe *yeyi* a, anaase woyɛ *sɛɛ* a, wohyɛ *yeyi*, anaase woyɛ *sɛɛ* a, anaase woyɛ *yeyi*, na wofirii saa kronkron-amuniamunifoɔ no mu,” anaase deɛ ɛkeka ho te saa, yɛne Nyankopɔn ye baako ara sɛ!

⁹⁷ Wo ka sɛ, “Ɛyɛ, Onuabarima Branham, ɛyɛ nsɔhwɛ a ɛyɛ adebɔne.” Nanso Kristo wui de maa saa botaeɛ no. Ɔbonsam no adi nkoguo. Yɛpɛ ɔgyee a edi mu paa. Yɛpɛ asafo a ɛyɛ krɔngyee na ɛho tɛɛ na nfracrawa nni mu, na wahohoro ho wɔ Adwammaa no Mogya no mu, na Honhom Kronkron no ahɛ no mma, na nsenkyerenneɛ ɛne anwanwadeɛ ɛne tumideyɔ. [Ahoma no so ye hunu—Ɔs.] . . . wageyɛ obiara a edi mu paa. [Ahoma no so ye hunu].

⁹⁸ Onyankopɔn Ɖɔfoɔ, Womfa biribi gyɛsɛ anya ɔgyee a edi mu paa. Wantumi angye afɔrebɔdeɛ a na ɛdɛm wɔ ho. Worenye mpaɛɛ da, sɛ bɔne wɔ onipa no abrabɔ mu a. Worentumi nyɛ, Awurade. Wanyɛ no wɔ mmɛrɛ a abɛsene korɔ no mu, na Worentumi nyɛ no ɛnne. Mmom ɛsɛ sɛ afɔrebɔdeɛ no nni dɛm. Awurade Nyankopɔn, bɛrɛ a yɛde yɛn ho reto afɔrebukyia no soɔ yi, sɛ afɔrebɔdeɛ abrabɔ no, yi firi yɛn so, O Awurade, bɔne nkekaɛ nyinaa. Mede me kra, na me nipadua, na m'ahɔɔden, na me mmɔdenbɔ, ɛne saa asafo yi anɔpa yi, to afɔrebukyia no so. Fa Wo Mogya no so te yɛn ho, na fa bɔne biara a yeayɛ kyɛ yɛn. Na ma Honhom Kronkron kɛsɛɛ no ntena yɛn mu bebreɛ, na N'Animpa ne yɛn mfiri hyiadan yi mu anɔpa yi, sɛ yebehunu ɛwɔ yɛn ara mu sɛ Ɖde yɛn bɔne akye yɛn. Afei mpaɛɛ no bɛyɛ, “Fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde kyɛ wɔn a wɔfom yɛn.” Ye ma yɛn, Awurade.

⁹⁹ Wo dee Bene yen seesei, hyira yen na kora yen so kōsi se yebehya bio wō anwumme som no mu. Ma yemfa nsa a eho tee ene akoma krōgyee mmra, na Worempo, efiri se yepe ōgyee a edi mu paa na ewie pe firi biribiara mu, Awurade, a ebeyi yen afiri se yepe wiase nō hann; kyenerē a esi bepō soō, enye deē biribi akatasoō, mmom kyenerē a esi bepō soō, a ema hann de kyere nnipa anamōn kwan pa a wōbefa soō. Ye ma yen, Agya. Yebisa no wō Yesu Din mu, de ma N'animuonyam. Amen.

¹⁰⁰ Merebēbisa Dōk. . . Me susu se ōwō akyire hō, anaase asomfo no mu baako wō ha. Se asafō no bētumi akenkan yei, Dōk, bra na fa yei bō nkaebō pono no so sedee asafō no bētumi ahunu bere a wōrepue no. Ena afei Onuabarima Collins, se ōwō ha a . . . Onuabarima Collins wō ha? Fa ōfōforō yei ma no.

¹⁰¹ Na, ne nyinaa ye, owura, na yebehunu deē. . . [Onuabarima Branham kenkan nsem bi—Ōs.] Eye obi a ōpese ōbisa nsem. Eno yepe saa bere biara. Eye yen anigye.

Menya nsemmissa. Wohu, deē woye ne se wofre yen nōmma no wō hō. Yen—yanya amanee pii wō efie hō, asafō no nim saa. Yei ye ahōhō. Asafō no nim fa hō. Esee se wōde biribi ketewa bi to hō. . . Mema wōde abō asōre ha, nso, de ama wōn a wōba-no. Wo hunu, bebree na ewō hō, a yērentumi nhwe wōn nyinaa, sedee wōnam nkenkanee so na wōba no. Wohu? Na yen. . . Se wobefre BUTler 2-1-5-1-9, BUTler. [Telefon nōmma no wasesa no—Ōs.] Na nnipa no mu biara a ōhunu obiara a ōpese, eye me anigye bere biara se mehu nnipa. Nanso yewō nhyehyēe bere biara. Ebinom wō hō wafre dada, dodō, wahu. Na yeba hō, mmaako mmaako, sedee yeba no. Afei ewō hō. . . Na eye se, yepe no mpofirimu adee, kwan biara so, huri, tra, na nnipa de abamubuo kō fie ena biribiara. Afei wōahyehye biribiara pēpēpē. Na eno ne deē yerebō mmōden akasa afa ho seesei, hwē, yahyehye biribiara, pēpēpē.

Na ebeye me anigye se mehunu saa nkurōfō adōfō yi, se wōbefre BUTler 2-15-19 (1-5-1-9), ena Owura Mercier anaase Owura Goad, ōbaako, bema telefon mmuaee na waka akyere wo bere pōtee a wobētumi anya nhyehyēe. Yewō baabi wō hō a, emu ye nwunu, na yasiesie yen ho se yebepe nnipa no na yabō mpaee ama wōn. Eye yen anigye nko ara se yebepe.

¹⁰² Afei, deē nti memma asōre no, nnipa no susu se merebō mmōden se mētwe me ho afiri nnipa no ho; enye saa. Merebō mmōden se—se mēye nhyehyēe pēpēpē. Wohu? Eno ne deē mēpe se me ye, menkyere se menni ōbuo ma nnipa. Onipa biara, obiara, baabiara, bere biara, hwē; ahosuo, gyedie, ene no nni biribiara ye. Yeba hō pēe na yahya nnipa no. Na se wōwō ahiadee bi a, yene Nyankopōn tena kōsi se yebenya ho mmuaee. Se wōpe se wōhunu biribi fa nhyiamu ho a, se etee no, yehwe na yede aye adwuma. Eno nko ara ne Honhom Kronkron no kandie. Na eno. . . Saa kwan no, mesusu se eye, eye obiara adekorō no ara pēpēpē. Ne saa nti, nnipa mu nyiyimu biara nni hō, nyiyimu biara nni hō.

¹⁰³ Na nnipa bi wɔ hɔ a wɔbɔɔ mpaɛɛ maa wɔn, anɔpa yi, na wɔyareɛ ɛna wɔpɛ sɛ wɔbɔ mpaɛɛ ma wɔn? Ne nyinaa yɛ. Biribiara nni hɔ.

Afei momma yɛnto nnwom papa no mma. . . de ma ɔsom. Edeɛn nnwom na yɛbɛtumi ato no anɔpa yi? “Edeɛn na ɛbɛtumi ayi me bɔne afiri hɔ?” Mo nim to, Teddy? “ɛnye biribiara sɛ Yesu Mogya no.” Edeɛn na ɛbɛtumi. . .

[Onuabaa bi kasa kyere Onuabarima Branham—Ɔs.] Ne nyinaa yɛ, owura. Wopɛ sɛ wo bɔ mpaɛɛ ma no seesei?

Merebɛbɔ mpaɛɛ ama saa awuraa no. Fa nsa gu ɔbaa a ɔwɔ ha yi so. Wo ne me bɛsi wo tiri ase, afei, kommyɛ mu seesei.

¹⁰⁴ Onyankopɔn Dɔfoɔ, ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔyare paa. Yɛn nuabaa no de ne nipadua ama, mpo sɛ ɔbɛfa kokoram afiri afoforɔ so, sɛ ɔbɛgyina ntam ama, ama afoforɔ. Nanso Wo gyee no firii ɛno mu, Awurade, nna kakra a abɛsene korɔ no, berɛ yɛhunuu saa nnɔɔma no. Ma no nhunu, ɔno ara, afei, Awurade, ɔbɛhunu sɛ ɛfiri Wo hɔ. Mede me nsa gu ne so, na me bisa ahummɔborɔ de ma saa ɔbaa afoforɔ no a ɔregyina ma no no. Ma Onyankopɔn adom, Honhom Kronkron no Tumi no. . . Bɔne bi wɔ yɛn akoma mu a, Awurade, yi kyere yɛn, kane, afei yɛbɛkɔ, akɔyɛ no yie. Afei yɛnim sɛ yanya Onyankopɔn adom, yɛwɔ asomdwoɛɛ wɔ Nyankopɔn nkyɛn, yɛnya deɛ yɛbisa, ɛfiri sɛ yenni afɔbuo biara. Yɛ ma yɛn, Awurade. Wɔ Yesu Din mu na me bɔ mpaɛɛ. Amen.

Ne nyinaa yɛ.

Edeɛn na ɛbɛtumi ahohoro me bɔne afiri hɔ?
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no;
 Edeɛn na ɛbɛtumi ama me adi mu bio?
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no.

Oh, ɛretene no sombo
 ɛno na ɛma me yɛ fitaa sɛ sukyerɛma;
 Me nnim asutire foforɔ biara,
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no.

¹⁰⁵ Dodoɔ sɛn na wɔwɔ atɛnka sɛ mo bɔne nyinaa wɔ Mogya no ase? Momma yɛmma yɛn nsa so nto dwom no seesei.

Edeɛn na ɛbɛtumi ahohoro me bɔne afiri hɔ?
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no;
 Edeɛn na ɛbɛtumi ama me adi mu bio?
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no.

Afei berɛ a yɛde yɛn nsa reto fam yi, momma yɛn nkyeakyea yɛn ho.

Ɔsombo yɛ. . .

Ɔyɛ nokorɛ, baabiara.


. . . fitaa sɛ sukyerɛma;
 Me nnim asutire foforɔ biara,
 ɛnye hwee gyese Yesu Mogya no.

Mo dɔ No? Amen.

Oh, sɛnea Me dɔ Yesu,
Oh, sɛnea Me dɔ Yesu,

Afei mo ne no ntena, seesei. Obiara nkura Onyankopɔn mu.

Sɛnea Me dɔ Yesu,
Efiri sɛ Ono na ɔdiikan dɔɔ me.

Merengya da . . . 

59-0712 Ɔgyee A Ewie Peɣe
Branham Tabernacle
Jeffersonville, Indiana U.S.A.

ASANTE TWI

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Suaye Tumi Ho Nkaebo

Eho tumi nyinaa ye twerefoɔ no dea. Saa nwoma yi wobetumi atintim no afidie so wɔ efie afa anaa se wo bekyekye, a worennye sika, se biribi a ebema Yesu Kristo Asempa no betre. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyere asee nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsresre sika wɔ bere a wo nyaa akwanya krataa a efiri Voice of God Recordings®.

Se wope ho nsem anaa nnooma bi a ewo ho a, me sere se twere ko:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org